



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Ɛdeen na Ɛse Se Meye Na Manya Nkwagye? — Ɛfã 2 • KJV Kyerewsem a Strong's Nɔma Ka Ho

KYEFA 2 · TOA SO DAA — ƆNANTEW NO, HONHOM NO ADWUMA, NE BɔHYE A ƐDE MA MO MMA.

Den Na Ɛse Se Meye Na Menya Nkwagye — Fapem No

ASEM A ƐFATA ANIMU

Fapem no yii asemmisa keɛse no ano. Ɛse se onipa gye di, sakra n'adwene, wɔɔɔ no asu, na ɔgye Honhom Kronkron akyede no. Afei Ɛse se saa onipa no toa so, ɔka Kristo ho, na ɔgyina pintinn kosi awiei. Saa adesua yi fi ho a saa mmuae no wieɛ. Nkwagye ye Onyankopɔn gyefoɔ a ɔgye onipa firi bɔne ne owuo mu. Saa nkwagye no fi aseɛ wɔ dɔnhwereɛ baako mu, nanso wɔɔɔ ho ɔbra da biara da. Kane gyidifoɔ no anhyia penkoro pe nnawɔtwe biara. Wɔɔɔ so daa. Honhom Kronkron ansra wɔn penkoro. Ɔtenaa wɔn nkyen da biara, se ɔkyerekyeresoɔ, ɔkwankyeresoɔ, ne ɔboafɔɔ. Na bɔhye no anwie wɔ wɔn nkyen. Onyankopɔn kaa bɔhye no kyereɛ wɔn, ne wɔn mma, ne wɔn a wɔɔɔ akyirikyiri nyinaa. Saa adesua yi bue apono abiesa no. Ɛkyere nantew a wɔye no da biara. Ɛkyere adwuma a Honhom Kronkron ye wɔ gyidini mu da biara. Ɛkyere bɔhye a ɛdu wo mma ne wo fie. Kenkan nkyekyemu biara breoo. Onyankopɔn asem na ɛkura duru no, ɛnye yen nsem.

NSEM NKATA MMIƆNSA A NHWEHWEMU YI BƐYI ANO:

1. Den na agyidifoɔ a wɔdi kan no yɛɛ da biara wɔ ɛberɛ a wɔɔɔ wɔn asu wieɛ akyi?
2. Den na Honhom Kronkron ye wɔ ogyidini mu da biara da?
3. Onyankopɔn bɔhye no du wo mma ne wo fiefoɔ so anaa?

FAPEM A WɔATO DADA NO — DEN NA ƐSE SE MEYE NA ME NYA NKWAGYE?

FAPEM NO → WɔN KOMA WOWEE → ANUANOM, DEN NA YENYE?

FAPEM NO → MONSAKRA MO ADWENE + MOMMA WɔMMɔ MO ASU Wɔ YESU KRISTO DIN MU NA WɔDE MO BɔNE AKYE MO → MOBENYA HONHOM KRONKRON NO AKYEDE.

FAPɔN NO → Kɔ SO GYINA PINPIN + TENA BOBE DUA NO MU + GYINA PIN KOSI AWIEɛ → ƆNO NA WɔBEGYE NO NKWA.

ANIMUDUA A EHYE ASE

Asomafoɔ 2:46 Daa na wɔbɔ mu hyia wɔ asɔredan mu de anigyeɛ ne akoma pa bɔ mu didi wɔ wɔn afie mu, kamfo Onyankopɔn, nya animuonyam wɔ nnipa anim. **[G4342 proskartereo ■]** (47) Eɔa biara na Awurade de wɔn a ɔgye wɔn nkwa no beka wɔn ho.

WɔDE ADWENE KORO HYIAA DAA + WɔBUBUU PAANOO FIRI EFIE Kɔ EFIE → AWURADE DE WɔN A WɔBENYA NKWAGYE KAA ASAFO NO HO DAA.

(*Me nsusuwii ankasa — gyina hɔ na hwe asemfua baako a eti mu wɔ nkyekyem yi mu. Agyidifo no toaa so daa, na Awurade de nkɔso kaa asafo no ho daa. Adesua yi nyinaa nam saa asemfua baako no mu.*)

I. TOA SO DA BIARA — ɔKWAN A WɔTU DA BIARA

(*Me nsusuwii ankasa — Fapem no kyereɛ se obi ese se ɔtoa so. Kyerewsem no mmuae ne "daa," enye dapen baako pe. Hwe senea nne ahodoɔ pii wɔ nhoma no mu ka saa asemfua koro no.*)

ADWENE SORONORONO, ADEYE BIAKO — NSEMPA ABIENU, ASEM BIAKO, ɔKASA BIAKO A WɔDE KAA HO

A. Mateo 16:24 Yesu ka kyereɛ n'asuafoɔ no se, "Se obi pe se ɔdi m'akyi a, ɔmpa ne ho akyi, na ɔmma n'asennua so, na ɔnni m'akyi.

SE OBI PE SE ODI M'AKYI A → ɔMPA NE HO AKYI + ɔNSO NE MMEAMUDUA MU + ONNI M'AKYI.

B. Luka 9:23 Afei, ɔka kyereɛ wɔn nyinaa se, "Se obi pe se ɔdi m'akyi a, ɔmpa ne ho akyi na daa ɔnsoa n'asennua na ɔnni m'akyi.

MMU NE HO + SO NE ASENNUA DA BIARA + DI M'AKYI.

(*M'ankasa m'adwene — Mateo kyereɛ se, "ɔmfa ne asennua." Luka kyereɛ se, "ɔmfa ne asennua da biara." Saa asemfua baako a wɔde kaa ho no de asennua no beto nantew no da biara mu.*)

C. Kwadwom 3:22 Awurade dɔ keseɛ enti yennsɛɛ. N'ayamhyehyee nni hwammɔ. (23) Eɛe foforo ɔnɔpa biara; wo nokoredie ye keseɛ.

N'MMɔBORɔHUNU NNI AWIEE → EYE FOFORO ɔNɔPA BIARA + WO NOKWAREDI SO.

(*M'ankasa m'adwene — mmɔborɔhunu ne Onyankopɔn adɔye a yen nsa nkaa. Onyankopɔn ma ne mmɔborɔhunu foforo ɔnɔpa biara. ɔgyidini hia saa mmɔborɔhunu foforo no da biara wɔ ne nantew mu.*)

D. Yesaia 50:4 Asafo Awurade ama me nkyerekere tekrema se enka asem a ehye ɔbrefoɔ den. Onyane me ɔnɔpa biara, na ɔbue m'aso ma metie se obi a ɔregye nkyerekere.

ɔMA ME ɔSRE ɔNɔPA BIARA → ɔMA M'ASO ɔSRE SE METIE TE SE OSUANIFO.

E. Mmɛbusɛm 8:34 Nhyira ne onipa a ɔtie me, ɔwen m'aboboano daa, na ɔtwen wɔ hɔ.

[H8245 shaqad ■]

NHYIRA NE ONIPA → ɔWEN M'APON DAA + ɔTWEW Wɔ M'ABOBOW ANO.

F. Asomafoɔ 17:11 Na nnipa a wɔwɔ hɔ no nye akyinnyeɛgyefoɔ te se Tesalonikafoɔ no. Wɔde ahosepe gyee asem no diie a daa na wɔsua Atweresɛm no pee se wɔhununu se nkyerekere a Paulo kyerekere no ye nokore anaa. **[G350 anakrino ■]**

WɔGYEE ASEM NO Wɔ ADWENE PA MU + WɔHWEHWEE ATWERESEM MU DA BIARA.

(*Me nsusuwii ankasa — atiefo a wɔwɔ adwene pa no de adwene a wasiesie ne ho gyee asem no. Afei wɔde Kyerewsem no sɔɔ nea wɔtee no hwee da biara. Sɔ saa adesua yi mu nsem biara hwe saa ara.*)

G. Mateo 6:9 "Enti, saa ekwan yi so na momfa mmɔ mpaeɛ: "Yen Agya a wowɔ ɔsoro, wo din ho nte. (10) W'ahennie mmra. Dee wope nye hɔ wɔ asase so, sedee etee wɔ ɔsoro. (11) Ma yen yen daa aduane enne

YEN AGYA A WOWɔ ɔSORO → MA YEN NNE YEN DAA ADUANE.

(*Me nsusuwii ankasa — Yesu kyereɛ n'akyidifo se wɔmmisa aduan da biara da bi. Mpaebɔ no bisa nne aduan, na enye adekoradan a ebese. Onyankopɔn ma nantew no aduan senea ɔma nipadua no aduan, da biara da bi.*)

H. Nnwom 68:19 Ayeyie nka Awurade Onyankopɔn, yen Agyenkwa, dee ɔsoa yen nnesoa da biara no.

NHYIRA NKA AWURADE → JSOA YEN ADESOA DA BIARA = YEN NKWAGYE NYANKOPƆN.

(M'ankasa m'adwene — Awurade ma da biara. Wɔfrɛ no yen nkwagye Nyankopɔn wɔ bere koro no ara mu. Onipa a wagye no nkwa ye obi a Onyankopɔn kita no da biara.)

II. HONHOM KRONKRON NO DA BIARA — ƆWEREKYEKYEFO NO BEKYEREKYERE WO

M'ankasa m'adwene — Fapem no bisaa se, woanya Honhom Kronkron no anaa. Saa fa yi kyere nea Honhom Kronkron no ye wɔ saa da no akyi. Hwe nnwuma a ewɔ saa nkyekyem yi mu no yiye, efise dwuma biara a ewɔ mu no ye da biara adwuma, enye penkoro adwuma.

A. Yohane 14:26 Honhom Kronkron no a ɔne ɔboafɔ a Agya no besoma no me din mu no, bekyerekyere mo biribiara, na wakaakae mo biribiara a maka akyere mo no. **[G1321 didasko ■]**

[G3875 parakletos ■]

ƆBOAFOƆ NO = HONHOM KRONKRON NO → ƆBEKYEREKYERE MO ADE NYINAA + ƆBEKAE MO ADE NYINAA A MAK.

(Me nsusuwii ankasa — wɔfrɛ Honhom Kronkron no Ɔwerɛkyekyefo. Saa din no kyere obi a wɔafɛ no aba wo nkyen abeboa wo. Ɔkyerekyere ogyidini da biara da, sɛnea ɔkyerekyerefo hyia ne adesuafo da biara da.)

B. Yohane 16:13 Se nokorɛ Honhom no ba a, ɔbɛma moahunu nokorɛ no nyinaa. Ɔrenkasa mma ne ho, na mmom, deɛ ɔte no na ɔbɛka, na ɔbɛka nneema a ebɛba no ho nsem akyere mo. **[G3594 hodegeo ■]**

NOKWARE HONHOM NO → ƆBEKYERE MO KWAN AKƆ NOKWARE NYINAA MU.

C. Romafoɔ 8:14 Wɔn a Onyankopɔn Honhom di wɔn so no ye Onyankopɔn mma.

WƆN A ONYANKOPƆN HONHOM KYERE WƆN KWAN NYINAA = ONYANKOPƆN MMA.

(Me nsusuwii ankasa — ɔkwankyerefo nkyere kwan penkoro na wafi hɔ akɔ. Ɔnam w'anɪm wɔ ɔkwan a ekɔ fie no nyinaa mu. Se wobedi obi akyi ye nea erekɔ so daa, enye ade a awie.)

D. Romafoɔ 8:16 Na Honhom no ankasa ne yen honhom di adanseɛ se yeye Onyankopɔn mma.

[G4828 summartureo ■]

HONHOM NO NE YEN HONHOM DI ADANSE → SE YEYE ONYANKOPƆN MMA.

M'ankasa m'adwene — ahonhom mmienɔ hyia wɔ saa nkyekyem yi mu, Onyankopɔn Honhom ne w'ankasa wo honhom. Onyankopɔn Honhom ka kyere wo honhom se wobɔ Onyankopɔn abusua se ɔba. Saa adansedi a eye komm na eba da biara no ye akyede a wonyae no fã.

E. Romafoɔ 8:26 Saa ara na Honhom no boa yen wɔ yen mmereye mu, efiri se, yennim ekwan a wɔfa so bɔ mpaeɛ sedeeɛ ese. Honhom no ankasa de apinisie de nsem a enni kabea di ma yen.

[G5241 huperentugchano ■] [G4878 sunantilambanomai ■]

HONHOM NO NSO BOA YEN MMEREGUO → JSRE MA YEN.

(Me nsusuwii ankasa — nna bi wɔ hɔ a ogyidini rentumi nnya nsem mmɔ mpae. Onyankopɔn Honhom bɔ mpae ma ogyidini no wɔ saa nna no ara mu. Wonnam wo da a w'ahɔden nni mu no bio wo nko ara.)

F. Galatifoɔ 5:16 Na mese, montena ase wɔ Honhom mu, na moremma honam akɔnnɔ ho kwan.

[G4043 peripateo ■]

NANTE HONHOM MU → MORENYE HONAM AKƆNNƆ NO NSO.

G. Galatifoɔ 5:22 Na Honhom no aba ne ɔɔɔ, anigyee, asomdwoee, abodwokyerɛe, ayamye, papaye, gyidie **[G2590 karpos ■]** (23) ɔdwoɔ ne ahohyesoɔ. Mmara biara nni hɔ a etia yeinom.

HONHOM NO ABA = ƆƆƆ + ANIGYE + ASOMDWOE + ABODWOKYERE + AYAMYE + PAPAYE + GYIDI + ODWO + AHOHYESO.

(Me nsusuwii ankasa — aba mpue wɔ dua so anadwo penkoro. Enyin wɔ dubaa a nkwa wɔ mu so wɔ nna pii mu. Eyi ne nea enyin wɔ dubaa a eka bobe no ho no so.)

H. Galatifoɔ 5:25 Se yete Honhom mu yi, momma yennante Honhom mu. **[G4748 stoicheo ■]**

SE YEYE HONHOM MU YI → MOMMA YENNANTE HONHOM MU.

I. Filipifoɔ 2:12 Enti, me nnamfo pa, sedeeɛ na me ne mo te hɔ a na motie me no, saa ara nso na ebere a menni mo nkyen seesei yi, ese se motie me ara ne no. Monkɔ so mfa ahopopoɔ ne suro nye adwuma mfa nwie mo nkwagye ho adwumaye **[G1754 energo ■] [G2716 katergazomai ■]** (13) efiri se, Onyankopɔn na ɔma mofiri mo pe mu di dwuma a eso n'ani.

MOMFA OSURO NE AHOPOPO NYE MO ANKASA NKWAGYE HO ADWUMA → ONYANKOPƆN NA ƆYE ADWUMA WƆ MO MU MA MOPE NA MOYE.

(M'ankasa m'adwene — wode nkwagye no ye adwuma da biara. OnyankopƆn nso ye adwuma wo mu bere koro no ara. Ɔma Ɔpe ne ahoɔden nyinaa.)

J. 1 Korintofoɔ 6:19 Monnim se mo onipadua no ye Honhom Kronkron a ɔte mo mu, a OnyankopƆn na ɔde maa mo no asɔredan? Na monne mo ho; **[G3485 naos ■]** (20) ɔtɔɔ mo aboɔden. Enti momfa mo onipadua no nhye OnyankopƆn animuonyam.

MO NIPADUA = HONHOM KRONKRON A ƆTE MO MU NO ASɔREFIE → WƆTƆƆ MO BO → MOMFA MO NIPADUA NHYE ONYANKOPƆN ANUONYAM.

(Me nsusuwii ankasa — tete no, asɔredan no ne ofie baako a OnyankopƆn anim tenaa mu. Wo nipadua ne saa ofie no seesei. Honhom Kronkron te hɔ, enye se ɔhɔho a ɔretwam.)

K. Yuda 1:20 Enti, mo a moye me nnamfonom, metu mo fo se, monko so mmia mo gyidie mu. Mommo mpae wɔ Honhom Kronkron no tumi mu **[G2026 epoikodomeo ■]** (21) na montena OnyankopƆn ɔ mu eberɛ a moretwen yen Awurade Yesu Kristo wɔ n'ahummɔborɔ mu ama wama mo nkwa a enni awiee no.

MOSI MO HO SO WƆ MO GYIDI KRONKRON NO MU + MOBƆ MPAE WƆ HONHOM KRONKRON MU → MONFA MO HO NSIE ONYANKOPƆN ƉƆ MU.

(Me ankasa m'adwene — odansifo si ɔdan ɔbo baako baako, nna pii mu. Yuda bɔ nnwuma anan a ese se woye da biara: se wobekyekere wo gyidi so, se wobebɔ mpae wɔ Honhom Kronkron mu, se wobehwe wo ho so wɔ OnyankopƆn ɔ mu, ne se wobehwe Awurade Yesu Kristo mmɔborɔhunu ho kwan. Saa nnwuma yi mu biara fata da biara mu.)

III. BɔHYE NO YE MO DE, NA EYE MO MMA DE

(M'ankasa m'adwene — afei susuw bɔhye no nnuru so. Edu wo, wo mma, ne wɔn a wɔwɔ akwirikyiri nyinaa. Saa fa yi di bɔhye no akyi kɔ wo fie ankasa.)

A. Asomafoɔ 2:39 OnyankopƆn hyee Honhom Kronkron yi ho bɔ maa mo ne mo mma ne wɔn a wɔtete akwirikyiri ne wɔn a Awurade, yen OnyankopƆn, befre wɔn aba ne nkyen no nyinaa.”

[G1860 epaggelia ■]

BɔHYE NO YE MO DEA + MO MMA DEA + WɔN A WɔWɔ AKWIRIKYIRI NYINAA DEA → WɔN DODOW BIARA A AWURADE YEN NYANKOPƆN BEFRE WɔN.

(Me ankasa m'adwene — Petro kaa saa asem yi wɔ da a asɔre no fii ase no ara. Bɔhye a ɔbɔɔ din no ne Honhom Kronkron no akyede no. Nkyerewee no bɔ wo mma din wɔ saa bɔhye no mu, enti agya anaa ena a ogye di no nni anidaso wɔ ne nko ara.)

ADWENE SORONKO, ADEYE KORO — ODIYIFO NO KYEREW, SOMAFO NO KAE

B. Yoel 2:28 “Na akyire yi, mehwe me honhom agu nnipa nyinaa so, mo mmammarima ne mo mmammaa behye nkɔm, mo nkɔkoraa besoso adae, mo mmerantee benya anisoadehunu.

[H8210 shaphak ■]

MEHWIE ME HONHOM AGU NNIPA NYINAA SO → MO MMAMMARIMA NE MO MMAMMAA BEHYE NKɔM.

C. Asomafoɔ 2:17 “OnyankopƆn kaa se, nna a edi akyire no, mehwe me Honhom no agu nnipa nyinaa so. Mo mmammarima ne mo mmammaa behye nkɔm, mo mmerantee nso ahunu anisoade. Na mo mpanin nso asoso adae. **[G1632 ekcheo ■]**

NNA A EDI AKYIRI NO MU → MEHWIE ME HONHOM AGU HONAM NYINAA SO → MO MMABARIMA NE MO MMABEA BEHYE NKɔM.

(Me ankasa m'adwene — Yoel kyerewee se, "akwiri yi". Petro gyinaa mmamu no mu, enti obetumi kae se, "nna a edi akwiri yi mu". Nkyerewee abien no nyinaa bɔ mmabarima ne mmabea din, enti bɔhye no na etrew kɔ so kosi se ebetumi akora abusua nyinaa.)

D. Yesaia 44:2 Sei na Awurade see, dee ɔnwonoo wo, na ɔyee wo wɔ awotwaa mu, ɔno na ɔbeboa wo: Nsuro, Ao Yakob, me ɔsomfoɔ, Yeshurun, a mapa noɔ. **[H2233 zera ■]** **[H3332 yatsaq ■]** (3) Na mehwe

nsuo agu asase a awo no so, ne asutene wɔ asase kesee so; mehwie me Honhom agu wo mma so, ne me nhyira agu w'asefoɔ so.

MEHWIE ME HONHOM AGU WO MMA SO + NE ME NHYIRA AGU W'ASEFOɔ SO.

(Me ankasa m'adwene — mfe ɔhaha pii ansa na Petro rebeka asem no, na Onyankopɔn ahye nneema abien koro no ara ho bɔ ama nkurɔfo abien koro no ara. Honhom a wɔhwie guu so, ne aba a egyee no. Nea Petro de mae wɔ asafo no mfiase no ye Onyankopɔn bɔhye dedaw a ebɔa ne bere mu.)

E. 5 Mose (Deuteronomium) 6:6 Momma saa mmарansеm a mede rema wo еnnе yi ntena mo akoma mu. **[H8150 shanan ■]** (7) Momfa nhye mo mma mu. Se mowɔ fie anaa monam ekwan so, se moda hɔ anaa mosɔre anɔpa a, monkyerekyerе wɔn.

SAA NSEM YI BETRA WO KOMA MU → KYEREKYERE WO MMA NO YIYE + KA HO ASEM Wɔ WO FIE + Wɔ KWAN SO.

(Me ankasa m'adwene — bɔhye no du mma no so denam awofo anom so. Mose bɔ mmere a еse se wɔkyerekyerе saa asem no din: efie, ɔkwan so, anadwo, ne anɔpa. Saa nsem yi kata da mɔ nyinaa so, enti enenam da biara so ne wo mma nkyerekyerе ye nkwa baako.)

F. Nnwom 78:4 Yерemfa nkame wɔn mma; yebeka akyere nkyirimma; Awurade nneyee a efata nkamfo no, ne tumi ne anwanwadee a waye no. (5) ɔyee ahyedee maa Yakob na ɔyee mmara wɔ Israel, dee ɔhyee yen nananom se wɔnkyere wɔn mma (6) sedee ebeye a, nkyirimma besua mpo mmɔfra a wɔnnya nwoo wɔn, na wɔn nso akyerekyerе wɔn mma. (7) Afei wɔde wɔn ho beto Onyankopɔn so, na wɔn were remfiri ne nneyee, na wɔbedi n'ahyedee so.

MA WɔN MMA NHU → MMA A WɔBEWO WɔN NO BESɔRE AKA AKYERE WɔN MMA → SE WɔDE WɔN ANIDASO BETO ONYANKOPɔN SO.

M'ankasa m'adwene — kan awo ntoatoaso a ewɔ dwom yi mu. Agyanom kyerekyerе wɔn mma, na saa mma no nso kyerekyerе mma a wɔnwoo wɔn e. Saa asenka no ye ntwerebo a bɔhye no nam so twa kɔ.

G. Mmеbusеm 22:6 Kyere abɔfra ekwan a ɔmfa so, na se ɔnyini a ɔremfiri so. **[H2596 chanak ■]**

KYERE ABɔFRA EKWAN A ɔMFA SO → NA SE ɔNYINI A ɔREMFI RI SO.

H. Yosua 24:15 Se nso mompe se mosom Awurade a, еnnе yi ara, monkyere dee mobesom no. Anyame a mo agyanom somm wɔn wɔ eberе a na wɔwɔ Eufратe agya no na mope? Anaa Amorifoɔ a mote wɔn asase so seesei no anyame? Na me ne me fie dee, yebesom Awurade.”

MONKYERE NNE NEA MOBESOM → ME NE ME FIFO DE, YEBESOM AWURADE.

(Me ankasa m'adwene — Yosua ammua wɔ n'ankasa nti nkutoo. ɔde ne fie nyinaa hyee ne yi yi no mu. Enne nso, agya anaa ena betumi agyina saa beae koro no ara so, na waka saa asem koro no ara wɔ ne pon ano.)

I. Asomafɔɔ 10:1 ɔbarima bi tenaa Kaesarea a ne din de Kornelio. Na ɔye Roma asraafɔɔ bi a wɔn din de Italia Asraafodɔm no so panin. (2) Na ɔne ne efiefɔɔ nyinaa ye Nyamesurofɔɔ. ɔye obi nso a na ɔboa ahiafɔɔ na daa ɔbɔ mpaee.

KORNELIO → ɔSUROO ONYANKOPɔN NE NE FIEFOɔ NYINAA + ɔBɔɔ MPAE BERE NYINAA.

J. Asomafɔɔ 16:34 Afiasе sohwefoɔ yi de Paulo ne Silas kɔɔ efie kɔmaa wɔn aduane diie na ɔne ne fiefɔɔ nyinaa ho sanee wɔn, efiri se, afei de, wɔagye Onyankopɔn adi.

N'ANI GYEE → ɔDE NE FIE NYINAA GYEE ONYANKOPɔN DII.

(Me ankasa m'adwene — Fapem no kaa saa ɔbarima yi asem kɔsii ne asubɔ a ɔyee no dasuo mu. Eynom ne kyerewsem a edi hɔ wɔ saa dasuo koro no ara mu. Ofie no nyinaa gyee di na wɔn nyinaa bɔɔ mu anigye ansa na owia apue.)

K. Asomafɔɔ 18:8 Krispo a na ɔye hyiadan mu panin no ne ne fiefɔɔ nyinaa gyee Awurade diie maa wɔbɔɔ wɔn asu. Saa ara nso na Korintofɔɔ bebree a wɔtee Awurade asem no nso gye diie maa wɔbɔɔ wɔn asu.

KRISPO GYE AWURADE DIE NE NE FIEFOɔ NYINAA → NKORɔFOɔ PII TEE NO NA WɔGYEE DIE, NA WɔBɔɔ WɔN ASU.

M'ankasa m'adwene — kan afie a ewɔ saa nsem abiesa yi mu, Kornelio fie, ɔdedaso fie, ne Krispo fie. Onyankopɔn gye onipa baako baako nkwa, na ɔboa afie mɔ nyinaa nso ano. Fa wo fie ka saa nkyerekyerе no ho.

L. 2 Timoteo 1:5 Mekae gyidie a emu ye den a na wowɔ, gyidie a efirii asee firii wo nana Lois ne wo maame Eunike mu no, na megye di se woda so kura saa gyidie no a emu ye den no ara mu.

[G505 anupokritos ■]

GYIDIE A ENNI NNAADAA MU → DII KAN TRAA WO NANA LOIS NE WO MAAME EUNIKE MU → NA EWƆ WO MU BI.

M. 2 Timoteo 3:14 Nanso, wo deɛ, kɔ so tena ase nokorɛ mu sɛdɛ wɔkyerɛ wo no, na gye di yie. Wonim wɔn a wosua firii wɔn nkyen **[G3306 meno ■]** (15) na wokae nso sɛ efiri wo mmɔfraase woahunu Atweresem no a etumi ma wo hunu nyansa, na ɛma wo nya gyidie wɔ Kristo Yesu mu, na ɛgye wo nkwa. **KƆ SO GYINA NSEM A WOASUA MU → EFI WO MMOFRAASE WUNIM KYEREWSEM KRONKRON NO → ƐBETUMI AMA WOAHU NYANSA AKƆ NKWAGYE MU.**

(Me ankasa adwene — hwe senea gyidi no tu kwan firi Lois a ɔye nana, kɔ Eunice a ɔye ɛna, kɔ Timoteo a ɔye abofra no so. Hye asemfua a Paulo yii de kaa Timoteo sɛ ɔntoa so no nsow. Eye Hela asemfua koro no ara a Fapem no kyerekyerɛ fa senea wɔde bata boɛ no ho no ho.)

ANOM ABIEN

5 Mose (Deuteronomium) 7:9 Monhunu sɛ Awurade mo Onyankopɔn ye Onyankopɔn; ɔye nokorɛ Onyankopɔn a ɔdi ne ɔɔ apam so kɔsi awoɔ ntoatoasoɔ apem a wɔɔ no na wɔdi n’ahyɛdɛ so.

[H1755 dor ■]

NYAME NOKWAFƆ NO → ƆDI NE APAM SO NE N'ADƆE → KƆSI AWO NTOATOASO APEM.

Nnwom 103:17 Nanso efiri mmeresanten kɔsi nnasanten Awurade adɔɛ wɔ wɔn a wɔsuro no so, na ne teneneɛ wɔ wɔn mma mma so **[H2617 chesed ■]** (18) wɔn a wɔdi n’apam no so na wɔkaɛ di ne mmara so.

AWURADE MMƆBƆHUNU FIRI DAA KƆSI DAA → NE TENENEYE TRA MMA MMA.

Yesaia 59:21 “Medɛ yei ye me ne wɔn apam,” sɛdɛ Awurade sɛɛ nie. “Me Honhom a ɔwɔ mo so, ne me nsem a mede ahyɛ mo anom remfiri mo anom, anaa mo mma, ne mo mma asefɔ anom, efiri saa ɛberɛ yi kɔsi daa apem,” sei na Awurade sɛɛ. **[H1285 berith ■]**

ME HONHOM + ME NSEM → ƐRENFI W'ASEFO ANOM, ANAA W'ASEFO ASEFO ANOM → EFI SESEI KƆSI DAA DAA.

2 Korintofoɔ 13:1 Nsra a etɔ so mmiensa a merebesra mo ni. Atweresem no ka sɛ, “Adanseɛ a nnipa baanu anaa baasa bɛdi no na ɛsɛ sɛ wɔfa.” **[G3144 martus ■]**

ATWERESEM NO KA SE, “ADANSEE A NNIPA BAANU ANAA BAASA BEDI NO NA ƐSE SE WƆFA.

(Me ankasa m'adwene — adansefo baasa ma saa bɔhyɛ yi tɛw kɔ akyiri sen onipa baako nkwa nna. Mose ka sɛ, "kɔsi awo ntoatoaso apem," Dawid ka sɛ, "kɔsi mma mma so," na Yesaia de nsem no kɔ wo aseni mma anom, daa daa. Adansefo baanu anaa baasa anom na asem no gyina.)

NSUSUOD3 NE MMAMU

(Me nnwene ankasa — sunsuma a ɛda fam wɔ suban ankasa, nanso suban no nkutoo ntumi nkyerɛ wo nea ɛma esii, gye sɛ hann no da ade ankasa no adi kyere wo. Tete Apam mu mfonini ahorow no ye sunsuma ankasa a nipadua ankasa bi ma esii, na saa nipadua no ye Kristo dea, nanso sunsuma nye ade no ankasa mfonini (Kolosefo 2:17, Hebrifo 10:1). Enti yenkyekyerɛ nkyerekyerɛ biara wɔ sunsuma nkutoo so da, na yɛfrɛ biribi sunsuma bere a Foforo Apam hann ada nipadua a ɛmaa esii no adi akyerɛ yen nkutoo.)

Shadow 2 Mose (Eksodɔs) 16:4 Ɛnna Awurade ka kyere Mose sɛ, “Merebetɔ aduane firi soro abɛgu asase so ama wɔn. Obiara betumi akɔboaboa dodoɔ biara a ɔpɛ ano ama deɛ ɔbɛdi no ɛda koro. Mede yei besɔ wɔn ahwe sɛ wɔbɛdi m’ahyɛdɛ so anaase wɔrenni so. **[H4305 matar ■]**

ABURO A EFIRI SORO → BOABOA ANO DA BIARA SEDEE WƆAHYE NO → SE WƆBENANTE ME MMARA MU ANAASE WƆRENNANTE MU.

Shadow 2 Mose (Eksodɔs) 16:21 Afei, na wɔkɔtase aduane no anɔpa biara, na wɔtase dodoɔ biara a, ɛso efie biara. Na awia bɔɔ dendeenden guu so no, aduane no nyinaa naneeɛ. **[H1242 boqer ■]**

WƆBOABOAA NO ANƆPA BIARA + OBIARA SENE NE DIDI TESE.

Fulfillment Yohane 6:32 Yesu ka kyere wɔn sɛ, “Mereka nokorɛ akyerɛ mo sɛ, ɛnye Mose na ɔmaa mo nananom aduane a efiri ɔsoro no dii ɛsɛ so hɔ no na mmom, ɛye m’Agya. Na afei deɛ, ɔma mo aduane a

ɛfiri ɔsoro a ɛma nkwa a ɛnni awieɛɛ no di daa. (33) Saa aduane a ɛfiri Onyankopɔn nkyen no ne onipa a ɔfiri ɔsoro ba asase so na ɔde nkwa brɛ ewiase no.”

M'AGYA DE BURODO NOKWARE A ɛFIRI ɔSORO MA MO → ɔDE NKWA MA WIASE.

Fulfillment Yohane 6:35 Yesu kaa sɛ, “Mene burodo a ɛma nkwa no. Obiara a ɔba me nkyen na ɔgye me di no, ɛkɔm anaa osukɔm renne no da. **[G740 artos ■]**

MENE BURODO A ɛMA NKWA NO → OBIARA A ɔBA ME NKYEN NA ɔGYE ME DI NO.

(Me nnwene ankasa — tete no, Israelfo boaboa ɔsoro aduan ano anɔpa biara, kyefa a ɛto da koro. Saa da biara aduan no yɛ sunsuma, na Yesu ne nipadua a ɛmaa esii, nkwa aduan a ɔno ankasa ma odikanfo aduan na ɔhwɛ ne nkwa so. Enti fa wo kyefa fi ne mu anɔpa biara, kenkan asem no da biara, bɔ mpaɛ da biara, na kɔ so yɛ saa da biara.)

SEDE

Nnwom 102:28 W'asomfoɔ mma betena nkwa mu wɔ w'anim; na wɔn asefoɔ ase betim wɔ w'anim.”

[H3559 kun ■] [H7931 shakan ■]

W'ASOMFOɔ MMA BETENA NKWA MU Wɔ W'ANIM + NA WɔN ASEFOɔ ASE BETIM Wɔ W'ANIM.

1 Tesalonikafoɔ 5:23 Na ɔno asomdwoɛ Onyankopɔn no ara nte mo ho koraa, na ɔnhwɛ mo honhom ne mo ɔkra ne mo onipadua so a ɛho remma asem biara kɔsi sɛ yen Awurade Yesu Kristo bɛba.

[G4103 pistos ■] [G37 hagiazo ■] (24) ɔnokwafoɔ ne deɛ ɔfrɛɛ mo no, ɔno nso na ɔbɛyɛ.

NA ɔNO ASOMDWOɛ ONYANKOPɔN NO ARA NTE MO HO KORAA → ɔNOKWAFOɔ NE DEɛ ɔFREE MO NO, ɔNO NSO NA ɔBɛYɛ.

(Me nnwene ankasa — saa adesua yi kyereɛ nkwa a edi mmuae no akyi, da biara nantew, da biara Honhom Kronkron adwuma, ne bɔhyɛ a ɛka wo mma ne wo fifo nyinaa. Onyankopɔn mmisa wo sɛ wiei kwan no nyinaa nne. ɔka kyere wo sɛ nantew ne no nne, na Onyankopɔn a ɔfre wo no yɛ ɔnokwafo a ɔbɛyɛ saa.)

NSOHWE NSEMMISA

1. Asomafo 2:47 — Na Awurade de wɔn kaa asafo no ho da biara:

- a) ɔde ne akoma pa mu
- b) wɔn a wobɛnya nkwagye
- c) wɔn a wɔde anigye gyee n'asɛm no

Luka 9:23 — Sɛ obi pɛ sɛ odi m'akyi a, ɔmpa ne ho, na:

- a) nsoa ne mmuadumu da biara, na di m'akyi
- b) nsoa ne mmuadumu, na di m'akyi
- c) tɔn biribiara a wowɔ, na fa ma ahiafo

3. Yohane 14:26 — Na ɔboafɔɔ no, deɛ ɔyɛ Honhom Kronkron, a Agya no de me din bɛsoma no no, ɔbɛ:

- a) akyere mo nokware nyinaa kwan
- b) oɛbu wiase fɔ wɔ bɔne ho
- c) ɔbɛkyerekyere mo ade nyinaa

4. Romafoɔ 8:26 — ɛfisɛ yennim sɛnea ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpaɛɛ; nanso Honhom no ankasa:

- a) boa yen wɔ yen mmerɛwɛ mu
- b) srɛ ma yen wɔ apinisie a wɔntumi nka no ano
- c) ne yen honhom di adanse

5. Asomafoɔ Nnwuma 2:39 — Na bɔhyɛ no yɛ mo dea, ne mo mma dea, ne:

- a) kɔsi awo ntoatoaso apɛm
- b) Israel fie nyinaa
- c) wɔn a wɔwɔ akyirikyiri nyinaa

6. Deuteronomium 6:7 — Na fa mmɔdemmmɔ kyerekyere wo mma, na ka ho asem:

- a) sɛ wote wo fie a
- b) sɛ wosɔre a
- c) sɛ wonam kwan so a

7. Yesaia 59:21 — Me honhom a ɛwɔ wo so, ne me nsem a mede ahyɛ w'anom no renkɔ afi w'anom, na afi w'asefo anom nso da:

- a) de kɔsi mma mma so
- b) na ɛnkɔ wo mma mma anom nso
- c) efi awo ntoatoaso kosi awo ntoatoaso

NSEM A EYE NOKWARE: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b

ÐEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOÐ SO KÖ

→ SENE A SUNSUMA NO DE HANN BA: ISRAELFOÐ BOABOAA ADUANE A EFI ƆSORO ANO ANƆPA BIARA (2 MOSE 16:21). YESU NE ADUANE PA A EFI ƆSORO, NA YOHANE TI 6 NYINAA BUE SAA MFONINI NO MU TETRETE (YOHANE 6:32-35), A EDA HƆ RETWEN N'ANKASA ADESUA.

→ SENE A APAM FOFORO NO KYEREKYERE MU: MOSE KA KYEREƐ AWOFO Sɛ WƆNKYEREKYERE WƆN MMA NSEM NO YIYE (5 MOSE 6:7). APAM FOFORO NO DA NO ADI Sɛ ABUSUA BAAKO MU AWOƆNTOATOASOƆ ABIESA KURA GYIDIE BAAKO, LOIS, EUNIKE, NE TIMOTEO (2 TIMOTEO 1:5).

→ SENE A NSEM NO SEN: ASEMFUA A WƆDE DI DWUMA MA "TOA SO" WƆ 2 TIMOTEO 3:14 NO Yɛ SAA HELA ASEMFUA KORO NO ARA A YOHANE ASENKA DE DI DWUMA MA "TENA BOBE DUA MU." ABOFRA A WƆAKYEREKYERE NO KYEREWSEM NTEM NO, WƆADUA NO BAABI A OBTUMI ATENA HƆ.

→ SENE A ƐTE MA YUDAFO NE AMANAMANMUFO NYINAA Pɛ: BƆHYE NO Yɛ MO DE, NE MO MMA DE, NE WƆN A WƆWƆ AKYIRIKYIRI NYINAA DE (ASOMAFO NNWUMA 2:39). KORNELIO A ƆYɛ AMANAMANMUFO NO NE NE FIFO NYINAA SUROO ONYANKOPƆN (ASOMAFO NNWUMA 10:2), NA HONHOM KRONKRON NO BAA WƆN A WƆTEE ASEM NO NYINAA SO (ASOMAFO NNWUMA 10:44).

→ SENE A ƐFA WO HO: ƆWEREKYEKYEFO NO KYEREKYERE WO NA ƆDE YESU NSEM SAN BA W'ADWENEM (YOHANE 14:26). NEA ONYANKOPƆN HONHOM KYEREKYERE DA BIARA NO, NANTEW MU DA BIARA (GALATIA 5:25).

→ SENE A EDU DAA DAA MU: AWURADE MMƆBORƆHUNU WƆ HƆ FI DAA KOSI DAA, NA NE TRENEE DU MMA MMA SO (NNWOM 103:17). ONYANKOPƆN ASOMFO MMA TENA HƆ DAA, NA WƆN ASEFO GYINA PINTINN WƆ ONYANKOPƆN ANIM (NNWOM 102:28).

ADANKO KWAN: HONHOM NO DI YɛN HO NKOTOSRE WƆ YɛN MU (ROMAFO 8:26), NA KRISTO NSO DI YɛN HO NKOTOSRE WƆ ONYANKOPƆN NSA NIFA SO (ROMAFO 8:34). NKOTOSREFO BAANU MA ƆGYIDINI BIAKO, ƆBAAKO WƆ MU NA ƆBAAKO WƆ SORO, A WƆASIESIE AMA N'ANKASA ADESUA.

→ ADIYISEM A EBETUMI ABA: ONYANKOPƆN DE ADUAN MAA WƆN DA BIARA DA Sɛ DODOW BI, SENE A ƆBESƆ NKURƆFO NO AHWE Sɛ WOBENANTEW WƆ NE MMARA MU ANAA (EXODUS 16:4). DA KORO BIARA AKYɛDE NO ANKASA Yɛ NANTEW NO HO SƆHWE. AWURADE DA SO ARA MA DA BIARA DA, SENE A N'ASOMFO BEDI N'AKYI DA BIARA DA (LUKA 9:23).

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).